



Poštovani,

Poštujući vašu poslovnu aktivnost na tržištu Crne Gore kao i potrebe vaših zaposlenih, zadovoljstvo nam je da vam predstavimo proizvode i usluge CKB banke, koje možemo da ponudimo zaposlenima u vašoj kompaniji.

Ponuda obuhvata uslove za nova kreditna zaduženja klijenata (zaposlenih u kompaniji "ONE Crna Gora" d.o.o. Podgorica). Za klijente koji već imaju kreditna zaduženja u CKB-u, odobravanje uslova iz ove ponude razmatraće se na pojedinačnom nivou u skladu sa internim aktima i poslovnim politikom banke.

Ponuda za zaposlene u kompaniji "ONE Crna Gora" d.o.o. Podgorica

➤ Uslovi za keš, hipotekarni i stambeni krediti:

Vrsta kredita	Uslovi				
	NKS	EKS	Provizija	Rok	Iznos
CKB gotovinski kredit do 120 mjeseci	Od 8,49%	Od 9,21%	1,50%	3 -120 mjeseci	Do 25.000EUR
CKB stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom	5,99%	Od 6,29%	1,00%	12 - 300 mjeseci	5.000 - 300.000EUR
CKB hipotekarni keš kredit sa fiksnom kamatnom stopom	6,49%	Od 6,86%	1,00%	24 - 240 mjeseci	3.000 - 150.000EUR

S paketima je sve lakše i jeftinije!

➤ Paketi proizvoda - glavne karakteristike:



Dobar izbor za napredne korisnike

- Prestižna Platinum kartica - putno i zdravstveno osiguranje, dva besplatna ulaska u lobije na aerodromima
- Beskamatni limit za overdraft za iznos do 100 eura
- 3 Besplatna on-line plaćanja mjesečno



Dobar izbor za većinu klijenata

- CKB shopping kartica i/ili CKB debitna kartica na rate
- Beskamatni limit za overdraft za iznos do 50 eura
- Ako napravite 3 CKB GO plaćanja i bez odlaska u filijalu, CKB Smart paket platite 1 euro manje



Dobar izbor za klijente koji traže osnovne proizvode

- Besplatna provjera računa uz CKB GO
- Debitna kartica
- Za mjesečnu kupovinu debitnom karticom u iznosu preko 200 eura, CKB Standard paket plaćate 1 euro manje

	CKB SUPER PAKET	CKB SMART PAKET	CKB STANDARD PAKET
PROIZVODI UKLJUČENI U PAKET			
Transakcioni račun za nacionalna plaćanja	✓	✓	✓
CKB GO servis	✓	✓	✓
Overdraft za klijente koji ispunjavaju uslove	✓	✓	✓
Debitna kartica	✓	✓	✓
Card SMS - sastavni dio platne kartice	✓	✓	✓
SMS servis	✓	✓	
CKB shopping kartica i/ili CKB debitna kartica na rate za klijente koji ispunjavaju uslove	✓	✓	
Osiguranje od krađe/gubitka kartice i zloupotrebe, kao i osiguranje od nezgode*		✓	
CKB Visa Platinum kartica	✓		
CKB Visa Gold Revolving kartica za klijente koji ispunjavaju uslove	✓		
OVERDRAFT NAKNADA I USLOVI			
Beskamatni overdraft limit **	Do 100 eura, bez obračuna kamate	Do 50 eura, bez obračuna kamate	Nije uključeno
MJESEČNA CIJENA			
Uslov za nižu cijenu CKB paketa		Najmanje 3 CKB GO plaćanja i bez transakcija u filijali	Za mjesečne kupovine debitnom karticom u iznosu preko 200 eura
Mjesečna cijena paketa	7,95 eura	5,95 eura	3,95 eura
Mjesečna cijena paketa sa popustom uz ispunjene uslove		5,95 eura 4,95 eura	3,95 eura 2,95 eura

* Zloupotreba kartice od strane trećih lica+skimming, zamjena ključeva ili ključaonica, licnih dokumenata i kupovina nove torbe i/ili novčanika, zloupotreba na internetu i sajtovima, protivpravno oduzimanje gotovine, troškovi plaćanja poziva sa mobilnog telefona, smrt usljed nezgode (osigurani iznos 2.000 eura).

** Godišnja nominalna kamatna stopa iznosi 19,56% i jednaka je efektivnoj kamatnoj stopi. Kredit u vidu dozvoljenog prekoracenja po transakcionom racunu se odobrava bez troškova za obradu kredita. Dodatni troškovi za odobrenje kredita su trošak mjenice (2 eura) i trošak upita u Regulatorni biro (3 eura). Troškovi obračuna kamate se odnose na iskorišćeni iznos dozvoljenog prekoracenja i obračunavaju se na dnevnoj osnovi a naplaćuju se jednom mjesečno u skladu sa ugovorom. Za iskorišćeni iznos manji od 50 eura u CKB Smart paketu, nominalna kamatna stopa (NKS)=0 i efektivna kamatna stopa (EKS)=0. Za iskorišćeni iznos manji od 100 eura u CKB Super paketu, nominalna kamatna stopa (NKS)=0 i efektivna kamatna stopa (EKS)=0.

Reprezentativni primjeri za kredite iz ponude

Obračun na primjeru stambenog kredita u iznosu od 40.000 EUR prikazan u nastavku.



Primjer: Za iznos kredita od 40.000 EUR sa rokom otplate 300 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 5,99%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 6,40%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 37.234,08 EUR, troškovi naknade za odobravanje kredita (400 EUR), trošak 2 mjenice (4 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR), kao i procjene nepokretnosti (60 EUR), polise osiguranja nekretnine (u ovom slučaju 197,72 EUR), ugovora o hipoteci (170 EUR), upisa hipoteke (20 EUR), kao i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Ukupni iznos koji klijent treba da plati je 78.096,8EUR, dok mjesečna rata iznosi 257,45 EUR. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.01.2024. godine.

Obračun na primjeru hipotekarnog kredita u iznosu od 30.000 EUR prikazan u nastavku.



Primjer: Za iznos kredita od 30.000 EUR sa rokom otplate 240 mjeseci, nominalna kamatna stopa (NKS) iznosi 6,49%, dok efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 7,04%. U obračun ukupnog duga i EKS-a su uključeni troškovi kamate za cijeli period u iznosu od 23.632,27 EUR, troškovi naknade za odobravanje kredita (300 EUR), trošak 2 mjenice (4 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR), kao i procjene nepokretnosti (60 EUR), polise osiguranja nekretnine (u ovom slučaju 197,72 EUR), ugovora o hipoteci (170 EUR), upisa hipoteke (20 EUR), kao i naknade za izdavanje lista nepokretnosti (8 EUR). Troškovi procjene nepokretnosti i polise osiguranja nekretnine, izračunati su na konkretnom primjeru nepokretnosti, koja se zalaže kao obezbjeđenje, veličine 87m². Ukupni iznos koji klijent treba da plati je 54.394,99 EUR, dok mjesečna rata iznosi 223,47 EUR. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.01.2024. godine.

Obračun na primjeru gotovinskog kredita u iznosu od 10.000 EUR, 15.000 i 25.000 EUR prikazan u nastavku.



Primjer: Za kredit u iznosu od 10.000 EUR sa rokom otplate 120 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi (NKS) 9,09%, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,88%. U obračun EKS za ovaj primjer su uključeni troškovi – kamata za cijeli period (5.257,03 EUR), troškovi naknade za odobravanje kredita (150 EUR), trošak mjenice (2 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR). Ukupni iznos koje klijent treba da plati je 15.412,03 EUR, dok mjesečna rata iznosi 127,14 EUR. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.01.2024. godine.



Primjer: Za kredit u iznosu od 15.000 EUR sa rokom otplate 120 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi (NKS) 8,79%, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,55%. U obračun EKS za ovaj primjer su uključeni troškovi – kamata za cijeli period (7.593,89 EUR), troškovi naknade za odobravanje kredita (225 EUR), trošak mjenice (2 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR). Ukupni iznos koje klijent treba da plati je 22.823,89 EUR, dok mjesečna rata iznosi 188,28 EUR. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.01.2024. godine.



Primjer: Za kredit u iznosu od 25.000 EUR sa rokom otplate 120 mjeseci, po nominalnoj kamatnoj stopi (NKS) 8,49%, efektivna kamatna stopa (EKS) iznosi 9,21%. U obračun EKS za ovaj primjer su uključeni troškovi – kamata za cijeli period (12.173,81 EUR), troškovi naknade za odobravanje kredita (375 EUR), trošak mjenice (2 EUR) i trošak upita u Regulatorni biro (3 EUR). Ukupni iznos koje klijent treba da plati je 37.553,81 EUR, dok mjesečna rata iznosi 309,78 EUR. Reprezentativni primjer je iskazan na primjeru obračuna od 01.01.2024. godine.

Ispunjenost uslova za odobravanje kredita u svakom pojedinačnom slučaju cijeniće se u skladu sa internim aktima banke.

Biće nam drago da vam i lično prezentujemo i ostale proizvode i usluge iz ponude CKB banke.

Uslovi iz ove ponude važe od 6. 2. 2024. do 31. 3. 2024.

**Dodatne informacije o uslovima i načinu apliciranja možete dobiti putem:
Telefona ili e-maila**

Darko Rubežić +382 67 521 958; +382 20 264 620; darko.rubezic@ckb.me

Ružica Krstonijević +382 20 264 227; Ruzica.Krstonijevic@ckb.me

Marina Vujović +382 20 415 632; marina.vujovic@ckb.me

Marija Milićević +382 20 264 227; marija.milicevic@ckb.me

Alma Kerović +382 20 264 975; alma.kerovic@ckb.me

Jelena Zečević +382 20 264 975; Jelena.Zecevic@ckb.me

Aiša Lucević +382 20 404 226; aisa.lucevic@ckb.me

Direktnim kontaktom

U našoj filijali na adresi Moskovska bb, Podgorica



Cijela banka u jednoj aplikaciji

CKB GO

Tu smo.

Dodatne informacije: www.ckb.me • CKB Contact Center 19894